

Норуут күүхэ -- көмүөл күүхэ!

ЭНДСИЙГҮҮЛ

Нам улууң хыбытат

1935 сүйл айнынсыз күнүгөр төрүттөсүнүт

2003 с.
Балаан ыйын

6

кун
субуота
№ 108
(9270)

ОСКУОЛА ААЙЫ БИЛИИ КҮНЭ ҮӨРЭ-КӨТӨ ҮҮТҮҮЛҮННА. САРСЫНЫГАР ҮГҮС ӨТТӨ ТОБО ЭРЭ... САБЫЛЫННА...



Балаан ыйын 1 күнүгөр улуус бары оскуолаларыгар Билии күнэ үүтүллүбыта. Ити күн 398 ово маннайты кылааска санга кийрбигэ. Быйылты үөрэх дылылгар улуус 25 оскуолаларыгар 4 тын. тахса ово билиитин-көрүүтүн үрдэтиниэр.

Үөрээнэчилэргэ үөрэх дыла сабаланыгын үөрүүтэ-көтүүтэ ухаабата. Сарсыныгар итии бэриллибэзкэ үгүс оскуолаларга үөрэх сабаламматса. Бүгүнгү күннээзи туругунан (ситээз суюх дааннайдарын методист-инспектор П.П. Степанова ийнитиннэрбитеин) саха-французской, гимназии, Нам 1 №-дээх политехнический орто. Үөдэй оскуолалара толору үөрэнэллэр. Алта оскуула начальной кылаастара үөрэх дылын сабалатылар. Оскуолалар 5-11 кылаастарын үөрээнэчилээр күнүнү практикаларыгар хортуюшуй хостоонуугар, олорор сири көвөрдүүтэ үлэлийхтэрэ. Улууска баар оскуолалартан 6 оскуула баараанай еттүнэн толору хааччыллан көнүлү ылла.

В. ВАСИЛЬЕВ

Ууус баылыгын дынала 2003 СЫЛГА КҮНҮНГҮ КЭМНГЭ УЛУУС НЭНЛИЭННЭЛЭЭХ ПУУННАРЫН ТУПСАРАН ОНГОРУУГА УОННА КӨБӨРДҮҮГЭ ҮЛЭЛЭРИ ҮҮТАР ТҮҮННАН

Саха Республикаатын Вице-президент 21.08.2003 с. 487-ВП дынаалыгар олобуран «Экология тиэрэгтэн сабаланар» республикатаа хамсааны чөрчтүүн, дынаайбын:

1. 2003 с. балаан ыйын 1 күнүттэн 30 күнүн киллэрэн турган тупсаран онгоруу уонна көвөрдүү ыйын биллэрээр.

2. Рабочий штабы тэрийэргэ:

-- Бочкарев А. А. -- «Нам улууң» МТ баылыгын э. т., председатель,
-- Кокарева М. Д. -- «Нам улууң» МТ баылыгын солбайаачы, чилиэн,
-- Макарова М. С. -- олохтоо дынаалталарын кытта үлээз отдел начальника, чилиэн,
-- Атласова У. П. -- ыччэт уонна дыз кэргэн политикатыгар управление начальника, чилиэн,
-- Новгородов А. Г. -- дынаалаларын дынаайаачы, чилиэн.

3. Улуус нэнилийктэрин уонна үөрэх тэрилгэлэрин тупсаран онгорууга, көвөрдүүтэ көрүү-конкурсубиллэрээр.

4. Рабочий штаб ый мероприятиеларын бываанын бигэртэригэр.

5. Нам лесхона (директор Иванов Е. И.) нэнилийктэри дынаалталарын, предприятиелар уонна тэрилтэлэр сайаапкааларын олордуулар масынылар сирин уонна тизийигэ уматыгы бизэрэгизгэр.

6. ГУП ЖКХ (директор Кобяков А. Г.) нэнилийктэри дынаалталарын сайаапкаалын транспорды эбэтэр бөбүсийн тизийигэ уматыгы бизэрэгизгэр.

7. Нам селотун дынаалтатын (байыллык Кондратьева Т. А.) село дынаалтатын территорииятыгар бас билии форматыгтан туттулага суюх бары тэрилтэлэргэ, учреждениеларга тупсаран онгорууну, көвөрдүүнү тэрийэригэр.

8. Нам улууңтар СР УМ ФКУ-та (начальник Аргунова П. И.) ыйы үүтүүлгэе убу бынаарыгар.

9. Нэнилийктэри баылыктара, тэрилтэлэр салайаачыларын чөпшиэр ахсын 22-1-39 телефонга информацийн бизэрэлжирээр.

10. Маассабай информации средстволарыгар (Сивцев И. Е., Шишкун Г. П.) үлэни сырдаталларыгар.

11. Улуус дынаалтатын бухгалтерията (Потапова Н. Е.) нэнилийктэри дынаалталарыгар үлэни тэрийигэ 17000 (уюн сээдээ түйнүнчэ) солкубайы бизэрэгизгэр.

12. 2003 с. балаан ыйын 5 уонна 12 күнүнэригэр территориияны ыраастаанынга субуотуннүүту тэрийэргэ.

13. Бу дынаалт туулутун хонтуруулун бэйзэр хаалларабын.

«Нам улууң» МТ
баылыгын э. т. А. А. БОЧКАРЕВ

Нефть уонна гаас промышленноын
үлэнийтэрин күнүнэн!

ҮТҮКТАБЫЛЛААХ ГАЗОВИКТАР!

«Нам улууң» муниципальний төриллийн дынаалтат, улуус муньнээс
Нам улууңун олохтоохторун аятыгтан идээзэх быраанынныккыгынан
— нефть уонна гаас промышленноын үлэнийтэрин күнүнэн — итийтик-
истигчик эбэрдэллийлэр!

Бийгит улуусгутагар айылга гаана отгук бынныгынан 1983 сүлтэн
Нам улууңтар АГРС айыллыгыгтан саацаан киллэрэллийтэ. 20 сүлтэн
ийнгээр тыйыс тымныннын үтэйбит абыраллах «куех төлөн» үтүмэн элбэх
дьизэлэри сылаанын илтийэр, тымнын оскуолалар, кулуултар ода. соци-
альный объектар тустарынан билингги ыччэт ава көлүенэ кэлсэниттэн
бильгээ буулла.

Аасыгт сылларга Нам улууңтар гаана киллэри тэгтим сэбүүмэр. 1984
сүллэхаха 7 дьизэх гаас уматыльбыт эбйт бууллааны, билгигин энэлийн
энэ 60 биржынан гаана оттууллар сылаас дьизэлэргэ олорор. Уон
нэнилийкээ олорчутагар гаас ситимэ тардьылан мааны, чоду оттор туунан
умнүүлүннэ.

Бу улаан үлзин уонтан тахеа сылт «Стройсельгазификация» дырекции
яя илээн-саацаан, убуулэн, бырайыктарын огорторон силигийн сэгэрээ.
1993 сүлтэн улууска «Намгазстрой» тутар-монтажтын тэрилтээ үлэтийн
саацаан билгигин бастын промышленнай предприятие буола үүнэ. Оттон
гаана тунааныга хонтуруулуул, бэрээдэг «Ленагаз» АО Намнааын участас-
тага эрэлзэхтийн тутагар. Сыраалах үлээ түүтүүкээсүн сылларга тудуу-
луур: тунааныллар газопровод 205 км. усталах, онтог 112 км. — бенуэлж-
тэр истэригэр. 3254 дьизэх гаас уота көвөрө күлбүүрүүр, 111 коммунальный
объект, 4 промышленнай предприятие, 25 квартирлын котельний үлэл-
рин 18 ГРП хааччылар.

Быылгын дынон гаана киллэри үлэнийтэри гэр маҳталаара мунгура
суюх, ону бутун ессе чингээн туран быраанынныккыгынан эбэрдэллийт,
байыльыат олоду, сайдам санааны, кехтөөх үлзин, чэгизн доруобуяны, бары
утууну-кэрэн ис сүрэхэн баарыбыт!

«Нам улууң» муниципальний тэриллийн баылыгы
Д.П. КОРЯКИН
Улуус муниньтарын председател Н.И. БАШИЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЭРИЛЛИЙ БААЙЫН-ДУОЛУН ҮӨСКЭТИИ

2003 сүлтэн 31 күнүгөр «Саха Республикаатын «Нам улууң» муни-
ципальний тэриллийн бас билингитээр Саха Республикаатын государственны
бас билингитээр билингитээр Саха Республикаатын босхо биэрээр туунан» СР Правительствотын
Ураацаа таьста. Бу докумонига «Нам улууң» муниципальний тэриллийн
муниципальний бас билингитээр билингитээр Саха Республикаатын государствен-
нын бас билингитээр билингитээр Саха Республикаатын юридический сирийдэрн ислийнээз баар.
Бу Ураацааны «Нам улууң» муниципальний тэриллийн бас билингитээр үөрэх
уонна доруобуяй харыстабылын бары учреждениела, ону тэнэ государствен-
ней унитарний предприятиел киирэллэр.

— Намнааын Киннинмит библиотечий системе ГУ.
— Нам улууң «Киновидеотехцентр» ГУ.
— «Хатын-Чаан-Звукоустудия» МУ.
— 8 №-дээх Аптека ГУП.
— «Намнааын агроснаб» ГУП.
— «Нам» ГУП.
— «Модут» ГУП.

Бу предприятиел Российской Федерации уонна Саха Республикаатын
законодательстволарын ирээдэллэгээр сөн түбэйннэрэн учредительний до-
кумуониара уонна бааны-дуолу оформи гыныны хааччыныахтаахтар. Адьас
кылгас кэмнээ административийн дыэлээр, гаражтар уо. д. а. анныларынааы
сир участагаа регистрацияны бархахтаах. Сир участагар кадастровай нүемэр
ыллылхахтаах. Бу Ураацааны «Нам улууң» муниципальний тэриллийн бас билингитээр
пакеттарын үөсктээнэ манный докумониар наадалар.

— Статистика органын информационный суруктара (2 куоппуй),
— Регистрация туунан сибирийтэлисти (2 куоппуй),
— Устайл (балынаны) (2 куоппуй),
— Налоговой учюокка туроулуу туунан сибирийтэлисти (2 куоппуй),
— Сир дыялата (2 куоппуй).

Муниципальний тэриллийн бас билингитээр билингитэнэ сибээс-
тээн бу унитарний предприятиел бары быраалтара уонна эбээинэстэрэ
Учредитель быынтынан муниципальний тэриллийн бас билингитээр.

Онон бу тахсийн Ураацааны «Нам улууң» муниципальний тэриллийн
олохтоох бэйзин дынаанын боппуроустарын бынаарыга юридический төрүү
үсэсээтийн. Ол эрээри предприятиелары уонна тэрилтэлэри юридический төтүнэн
толору бас билээчийн буоларга кэккэ юридической процедуралары толоруух-
ха наада.

Сабаламмытын курдук муниципальний тэриллийн бас билингитээр элбэх
хоромынну эрэйэр объектар, улаан иэстээх проблемней салаалар бэрилин-
ниэр. Холобур, үөрэх, медицина эйгтигэр бары юридический сирийдэр, нэ-
нилийктэри бары баанынкатаа, балар куруутун ногооттоохтор, олорор дын
фондата, сүоллар эмээ өрөмөнү эрэйэллэр. Муниципальний тэриллийн ды-
нанталтатын уонна депутаттар улуустааы Муннхахтарын байгаатын тухо да
туттууга суюх, тоо дийтэххэ, барыга Федеральний уонна Республикаанский
законодательствон хаягчахтанар (регламентировано). Муниципальний тэ-
риллийн атабар туроутагар төхөд а проблемалар баллларын ишин. Нам улууң-
тар бэйзин олохтоох дынаанын сайдытын проценга бара турар. Олохтоох
бэйзин дынаанынга сыйнаннах сага законодательней актлары ылныны
орду чуолкай уонна улуус олохтоохторун баалларыгар сөн түбэснээ дин
эрзэнбин.

Р. К. КОЛОДЕЗНИКОВ,
муниципальний баайга-дуолга
уонна сирэг сыйнаннара
хонтуруул уонна учют
специалина

ЫЛДЬАА АХТАН КЭЛБИТ БЫҢЫЛААХ

Киэн туттар дьоммут – биир дойдулаахтарбыт

Сэрий, цүэ, компартия ветераннара, Нам, Кэбээий улувтарын Бочууттаах гражданина, РСФСР персональний пенсионера, 1965-69 сс. Нам райсоветын исполнкомун председатэлэ, 1970-77 сс. ССКП Намнаабы райкомун бастакы секретара Василий Егорович Колмогоров дъиэтээби архызыба биниги илишибитигэр тигистэ. Василий Егорович бу архызыбыг гар араас камнэргэ алтынан, бишрэг цэлээн ааспэйт чүцэ-мааны дъюннорун тустарынан ахтыныара түмчилгүүт. Кини И. Е. Винокуров, А. И. Аргунов, И. Н. Колмогоров, С. Н. Платонов, В. Н. Колпашикова, сургуяаччылар Софр. П. Данилов, Илья Чабылган, Тимофей Сметанин о. д. а. тустарынан бэйэтин тус санаалара, бэлиэтэннинээр бааллара санааламмат күнчдүхүобуний баай-дуул буолаллар. Бүгүн биниги В. Е. Колмогоров ахтынларынтан бастакы билиннэри-ини сафаллыбыт.

Г. ЭВЕРСТОВ

Доропуун атынан от тиэйэн иһэ-
рин.

Доропуун Иванович оюнныр идэтийнээн бэргэхэтийн кыннары ууруулан ыалыгыр Мэхээлээс сотору-сотору сэхэргээн кийрээрээ. Биирдэ Мэхээчэ: «Убаймын овонньор, Москуба үерэйн бүтэрбит үлэхиттэнэнгигин иллэнгэр түүэн дъя абыраммык-кын дийн», — дээбигээр Доропуун: «Сүөхү керүүтүн, от ти-эйийнтийн Ылдьяа ахтан кэлбигийнхаалаах, чэ үлэлээтин», — дээн бааран күлэн лэхигирэппитээ.

1941 сыл атырдах ыйын Зүйн күнүгөр Дьокуускай 18-19 сааттах оболорун бастаки партиятын Ага дойду көмүсэлгийгээр атаарбыга. Бу партияны кытта ити сыл бэс ыйын 21 күнүгээр педрабфагы бүтэргүйттээр 20-тэнд тахса уолаттар эмиз баар буолбушгут. Ортуутугар биниги-ни кытта рабфагы бүтэргүйт, 18 сааын сангардын туулобут, Доронуун оюондирүү аччыгый уола Мэхээс баара.

1

Барааччылар уруккү Красноармейской уулуссаа Саха национальной байынанай оскуолатын олбуорун иңгөр хас эмзүүнүн киһи мустубуппүт: Биңиги — олбуор хоту еттүнэн. 11 чаас ааһыты эмискэ Илья Егорович тиийэн кэлбите уонна дорооболонон баран Мэхээн ыйыштыга «баар дуо» — дизэн. Мэхээн ынгыра охсон аралбышпүт. Оччотоуга Илья Егорович Саха АССР Народный Комиссардарын Сэбизтин Председателин бастакы солбайааччыта буолбут кэмзээт. Кинилэр Мэхээстин байада уүнүнүк бииргэ туран эрэн кэлэспүйттэрэ, онтон Мэхээн куунхан туран төбөтүттэн сыллаабыта. Биниэхэ тунаайан эппитэ: «Ча овдоор, улуу дыла-лаада баран эрэйт, кытаядан саха азтий чиреэ түнхэн бишуман

байынның дыялалы баылааг, бэйзитин көрсүнэ сыйлдынг, сурукта суруйар буулунг», — дизэн баран илии туналанаабыга, «Этэнгэ сыйлдын» — дизэн баран дыон ортотугар киирэн бара турбута.

БИЛИНГНЭТТЭН ТОЛКУЙДАА

Билигин пенсия эйгэтигэр улахан уларыйылар буоллуулар. Пенсия реформатын туунан элбэх кэпсэтий тахсар. Хас би-ирдий үлээлий-хамсыр күни инникияа пенсиянтыгар тус кылаатын киллэрээхтэйгээ лизэн буоллаа.

Реформа ис хоноонунан, хас биирдийн үзлэрийн кийнхэс тэрилтэе страховын усуунос төлүүр. Усуунос үзлэхит сирэй счетугар киирэн мунныуллан иэр. Пенсияга тааныг тааны, ол харчытсан кини пенсиятын ылыахтаах. Сорох кини киэнэ кыра, сорох кини киэнэ элбэх суумалаах буолуу. Онно хаач- чахтааны сух. Киллэриллибит уп сорох чаана булгуччулаах страховка бийнтынан бюджеккэ киирэр, онтон сорово үүнэриллэр чааска киллэриллэр, ол инвестицияланан улаатыхтаах. Маны тэнэ мунныуллар чааныгар киллэриллибит уп Пенсионный фонда дохутттан көрөн үрдэтиллэр. Ити баланьианы олохко киллэриллэн иэр. Ол курдук РФ правительствотын 2003 сый кулун тутар 13 күнүнээби 152 нүмэрдээх «Пенсия страховын чаанын 2003 сый муус устар 1 күнүттэн збии үрдэтийн коэффициенны уонна пенсия капиталын индексациялааны коэффициенны бигэргэтийн туунан» уураадар олодуран муус устар ыйга төлөммүүт усууостан көрөн сирэй счекка мунныуллар чааска киллэриллибит суума 30,7 биржийн үрдэтилиниэ. Холобур, үзлэхит сирэй счетугар 1200 солж страховын усуунос киллэ-

риллибит, бу суума 1568 солжк. 40 коп. буолла. Пенсия муннүуллар чаңыгар килләрриллэр үбү инвестициялаңын туұнан сокуон ылышлан турар. Онон анал брайтакка сеп түбәнән уләли-ир компаниялар баар буолохтара.

Маның балаһынның аңында бай-эләрин дысалаларын аhan, та-хаарылылахтык үләлии-хам-ныны сыйлдар эдәр ыччаттарбытту бу болпуроуска болвомтолорун ууруохтарын наада. Угус ча-ныңай предпринимателинэн үләлиир эдәр дыон учуюкка ту-руу, усунуос төлөөһүнүн бэрз-эздигин билбаттар.

Предприниматель государственной регистрации барыт күнүттэн 30 куну ааспакка олорор сириңен Пенсионной фонда органыгар регистрацияланыахтаа. Регистрацияланарга манык докумоуннар ирдээниллэлэр: сайабылыннаа, государственной регистрации тууруунан сибидиэтлистибз копията, байзни туоңуулур докумоун, нолуук органыгар учуокка турруу сибидиэтлистибзин копията, сорох тубэлтэлэргээ ода докумоуннар. Регистрацияланар бириэмзни аяардааха 2001 сыл ахсынны 15 күнүнээзи «РФ булгуччулаах пенсионной страховкалааын» тууруунан со-куонча олодуран 5000 солж. кээмэйдээх ыстараап керүллэр.

Онтоон регистрациялан拉 кэмийн
90 хонуктан ордук ахаардаахаа
ыстараап кээмийээ 10 тыс. сол.



ны Илья Егорович быраата Василий Иванович Винокуров (хосаата Баака) кэргэн ылбыта. Василий Иванович бэйэтийн нэхилиэгэр — Күнбаян Балга 50-сыллар ортолоругар дэрий бзэрэсэдээцэллээбэйтэ. «Бочууттаах холхозтаах» чиэстээх аатын ылбыта.

Мин кинилэргэ чаастатык сыйлдар этим. 1962 сыйтан Нам оройонугар ССКП райкомун бастакы секретарынан улэлээбитим. Бийрдэ дөвммор сыйлдан чэйдээбиппн. Оччово күтүүтүм харабынан ыалдан эрэр кэмээ этэ. Арааны кэпсээтэн баран Василий кэпсээтэ: «Быллыр обкуомга секретаардын сыйлдан убайым Ылдьaa миигин уонна Борокуоппай Корякины, эмиз колхоу тэрийсбитет, колхозка элбэг салайар улээр улэлээбит киñини, улаханик мөржттөөн туар. Ылдьaa биниэхээ араас нааданан мэлдьи сыйлдара. Ол срыылга анаан тахсыбыт быñылаа. «Өйдүүр инигин бу оройонгна киэнгник биллибит тимир ууун Ангай уола Кырсааны, Кырсаан Иванович Игнатьевы. Ол бинигини кытта ўескээбит, биниги колхоз бастыг улэнитэгээ этэ. Ол Кырсаан балайда уүнүнүк дээтигэр сыйтан, ханна да эмтэммэккэ ёлбута. Ылдьaa анаан-минзэн Прокопий Корякин бинигини колхоз хонтуоратыгарынтыраан олорон Кырсаан хайдах ыалдан ханан ёлбутун ыйыталанаан баран эппитэ: «Кырсаан ёлбет киñи ёлбут. Ыалдарын кытта билсэнгигт эмээ ыйтыах этигит. Наада буолларьна миээхээ да биллэриэх да эбиккит. Сааскыт тухары бииргэ улэлээн баран-ныт наадалаах кэлэн бэйз бэйзэйтин ёйеспэт, харыныспат дьон эбиккит. Ол оннугар буруйга огорбута буоллар саба сыйтаах этигит, ол харыстааны буолбатах дийн туар», — дизбите Банылай Иванович Винокуров бокуоньук.

4
1967 сүллаахха Октооп
Өрбөлүгүүсийн 50 сиыла дой-
ду үрдүүн хаян да буолбатах
улуу бырааһынның этз. Бу бы-
рааһынныкка бэлэмнэнийгээ
олус киэн былаан оноһуллубу-
та, ол инигэр Советской былаа-
һы биһигти улууспутугар олох-
тооһун ийнхүү геройдуу охусупт-
льонорбургун майтити. Ол бы

Төрөнүүттээрсэ сүбэ

БИЛИННИ ОБОНУ КЫТТА КЭПЭТИИ

Оғону кытта истин^н сыйынан олохтооңунгы улахан киһи ки-
ни кытта иһирәхтик кэпсэтэрэ ордук көдүүстөзэх. Улахан
киһи оғону кытта хардарыга дъайсытын истиилэ улахан суол-
талаах. Бэйзүйттэн бэйэн^г ыйыт: «Оғону кытта сатаан кэпсэтэ-
бин дуо?» эбэтэр «Сепкө этзбин, бынарабын дуо?» — дизн.
Оғону кытта, быраабыла курдук, ииспэрэйдим, сатаан ейдөөбөт,
кирииткэлий, саанар, үөртэг сатыры, ыйытар, субэлийр, сыя-
налысыр эбэтэр бэрэбизэркэлийр улахан киһи алғанысыр. Кэпсэ-
тии итинник истиилэ хардарыга ейдөнүүнү түпсарыахтаафар
буорттуулур, иитии кылаабынай сыйалларыттан биирдэстарин —
проблеманы бынаарыга оғону үөрэтиигэ көмөлөнүү мэнэйдэ-
нэр. Төттөрүтүн улахан киһи ово туоратыллыбыт курдук сана-
нарын ситийнзөр.

Тохтоон бэйзүйтгиттэн ыйытын: «Ким эмит миигин кытта манийк кэлсэтэрийн баарыам этэ дуо?» Эйигин ким эрэ үерэти сатырын эбэтэр кириитикэлиирин курдук санаан көр. Эн хоргуулж эбэтэр кынырыбыт түгэннэргин санаан кэл, эйигин истэргэж уонна ейдүүргэ холомууттарын ордоронг этэ, сорогор бэйзэн бэйзүн кытта хаалыххын баарыам. Ово эмиз итингийн баардара буюлоо. Холубор, ово ыстакааннаах үүту тохто, оччою манийк этэр ордук: «Үүту соторго, оборторого салфетка бу баар» — дизн. Улахан киши тутатына дъайыхтаах.

Атын эттүттэн оюуну кытта көспөттөр улахан киши оро тугу эзэрин истэр уонна сурээр чугастык ылына сатыштаах. Оворо маннык сыйнаннаны истиилэ ытыктабылы, ейдеөһүнү уонна ылыныны көрдөрөр.

Ово бэйзтигэр сөбөх чувстволары биллэвнэ, мункук бу-
олар, атыттары кытта кэпсэтэрийн сэбүлээбэц, бэйзтиг чувство-
тын уонна майгытын-сигилитин ырьтсан көрбет. Ово да, улахан
да киши бастатан турал бэйз чувствотын көмүкээни эрэ са-
нааччы көдүүстэх хардарыга дайысыга кылаа суюх.

*Мария КИРОВА,
«Надежда» обо реабилитационной
клиники гениталога*

KYUTUH СҮҮРҮҮ БЫРДААННЫГЫН

Республика чөлчэки атлетика даа федерациятын төрийн тинэн б.дь балаан ыйын 20-21 күннэригэр Нам селотугар «Саха сирэ» ханыат уонна чөлчэки атлетика даа федерация кубогар эстасфеталар, итни тэнэ Государственная Мунхын (Ил Түмэн) депутаты Н.С. Тимофеев бирийнгэр кросс ыйыгыллар буллуплар. Маныаха овогорго, дъахталлартга, эр дьонгэ уонна ветераннарга араас дистанцияларга курс былдааныллар буллохтара.

Бу күннэргэс Республика бары биллэр чулуу сүүрүктэрэ Нам сирэ кэлэн күүстэрин холонохтара. Кроссы хамаандан бастырь ийн курхтэний хай хамаанды спортомнаараа төхөн элбэх очкону ылбыгтарынан бынаарыллар. Холобур, бастаки миээст ийн 15 очко, иккисэ 12 очко, унусэ 10 очко, төрдүсэ 9 очко о.д.а. иллүүн ийнхтэрэ. Курхтэнийгээ Республика курраттарын, уулустарын уонна үрдүү үрэх заведениелрын хамаандаларын кыттынын ыльяхтара. Бастаабыт хамаандалар федерация кубогынан уонна дипломнарын наацаадаланыхтара, отгов эстасфета бастаабыт хамаанды «Саха сирэ» ханыат редакциятын көн сильдар кубогынан наацаадалана. Кайылаахтарга редакция, федерация уонна «Нам улууна» муниципаль төриллий бирийтээр туттарыллыхтара.

Бишиги информ.

Киши – кишиэхэ ЫТЫК КИНИ МААНЫ МАЙГЫТА

Былыл сайын мөоннөюон көнүлэ буолбутугар, сир астын сыйдьлан массынын докумооннаардаах кесүлүекпүн сүтэрэн кэбиспитим. Отонноон ооницуу сыйдьлаахыг дуо — сыйдьбыт суолбутун хайан күнү бына кердөен, булбатахыг. Муучу бөржөн түнэн хонум. Сарсынгытыгар ГИБДД-га бара сыртыгын, массынын ытар докумооммун, техласпоры о.д.а. сүтэрбитим түнүнан тываатым. Дыонум буллааына 40-ча сыллаабыттын бараатын туттарыгы экзаменационаий илинхиим куюшуйытын кердөен сохуттулар.

Уруккута ДОСААФ, билингнитэ ОСТО төрилтээтийн сурастым, сухтан атыны билбэттэр.

Дээ онон, адас саналыгыттан экзамен туттарарага күннэлэн хааллым. Биир билэр табаарынын улуус ханыатыгар «Энсизилгэ» биллэртэг бийр дийн сүбэлэзбитигр, ес кирихэх кэлэн биллэрий бийрдим. Ол тухары итэвэйбэспин. Хайтылаах харыгытын хара сыбар лаанкыгын ортолтугур ытыс саба кесүлүек түспүтүн ала-чую ким було барай дийн.

Биллэрий бийрбитим хас да хоммутун кэнниттэн бийр күн дьиэбэр телефон тырылын түспүт. Нам селотуун ветеринарын сэбиэтийн председатэлэ В.А. Колесов «Кэллэгийн миэхээ эрийз сыртыгын» дийн илдэгит хаалларыгт. Туухха наадыгай дийн санысаны эрийрбитим, Василий Алексеевич: «Кэлэн докумооннаардаах кесүлүеккүн ыл, мин буллум», — дийн сохутта. Балача итэвэйбэжээс олорбохтуу түнэн баран, үерүүнү кытта баран ыллаамын дийн. Дээ ити курдук хас да хонкутаахаа муучу кэнниттэн, сүтүклүн булан, дээ нуу гыннын.

«Энсизилгэ» ханыат нөнүү Василий Алексеевича үтүө-мааны майгытын ийн дирингник сүгүүрүэн турган маахтлын тириэрдэбин итигээн эссе да дьоллоох-сортгулаах этэнээ буолуу олодун баарыбын. Мантан сиэтгэрэн улуусут ханыатыгар ким тухоо кынадаалаах бэйтийн санаатын адасаа кыбыстыбака биллэрэрэ ордук эбит дийн тумуккэ кэллим уонна сүтүктэхтэр айяах солкуобайы кэрэйбэккэ дыон истиитигэр тахсаргыт наадалаах дийн сүбэлийбин.

М.С. БАИШЕВ,
Нам олохтоого

ИДҮО ИНТИННЭРЭР

26.08.03. Нам с. түүн 1 час сафана биллеб киши дъахтарган докумооннаах сүүмкятын былдаата. Партизан олохтоого гр. Т. тутулунна, силиэстийз ыгыллар.

29.08.03. Атыйдаах ыйын 26 күнүгээр Нам с. Цыпандина Валентина Прокопьевна дьиэтийтэн баран сүпүт. Бэрэйэрэх баар. Эмээ ити күн Хамааттаган гр. Ж. кини уолун гр. С. кырбаабыттарын түнүнан сайбайлыннаа кийрдэ. Бэрэбэрэх ыгыллар.

30.08.03. Гаф Бизэрэгтгэн НПЛ итээччигээ биллеб эр киши уопсай дьиэбэр күлүгээнни дайынгын түнүнан сайбайлыннаа кийрдэ.

31.08.03. Гр. В-ттан сайбайлыннаа кийрдэ: гараныгтан УАЗ массынын күрэпшиттэр. Модуттан гр. С. чуолкайдана, силиэстийз ыгыллар.

Эмээ ити күн Нам с. түнүнүн кийрэн малы-салы уорбуттар түнүнан сайбайлыннаа кийрдэ.

31.08.03. «Илт» ПО мааңыннын күлүүнүн алдьатан кийрэн аны-үеү уорбуттар.

Эмээ ити күн Нам с. түнүнүн алдьатан кийрэн 1600 солж уорбуттар. Бэрэйэрэх ыгыллар.

Административный эпизитинэсэ 34 киши тардылынна, о. и. кыра күлүгээннистибийн 4, милиция сотруднигэр дөрбийн 1 киши. ГАИ линиятынан 26 суюшар эпизитинэсэ тардылынна, о. и. 3 итирик.

Редактор э.т. И.Е. СИВЦЕВ

ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, — 21496; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; "НАМ" ТРК — 21632; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционной издательской системы — 21141

Тэрийн тааарааччылар: СР Правительства, «Нам улууун «Энсизилгэ» ханыат редакцията» государственный учреждение. Маассабай информации средствами түнүнан РФ Сокуониарын тутуурууллуур уонна регистрациялыр РФ бэчээжээ Госкомитетын СР региональный управление итэгтэй 2003 с. бэйийн 20 күнүгээр регистрацияламыт нүмэр — ПИ №19-0428.

Сурукка аакытын-суюлгутун, улээтийн, дьиэвтэй аадырын чопчу ыйын. Редакция яжкир-бит суруктар төннөрүллүбтэй. Автор этэрэ ханыат санаатынын малдьи биир буолбат.

"ЭНСИЭЛИ" - Нам улууун ханыат. 678380, Саха Республика, Нам с., Заложной ул. 4. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

УСТУДЬУОН АЙМАХ ОЛОБУТТАН

Санга үэрэх дыла билии-көрүү ыннатын түстүүр тэрилтэлэргэ барыларыг гарсаа боланна да дийхээ сөн. Намнаа быт педагогический колледж уопсайдара сайнын бына чункуйан турган баран, хайдаах эрэ сэргэхийбит курдуктар. Уопсайдар ааннара тэлэччи аыллан устудьуон аймады угуйя, ынтыра тураллар. Ону көре-көре киши иккисээн үэрэнэн баарар. Биллэн турар, билигин, уопсайдарга оромуен, тэрээн үлээти бара турар. Ол үлэ туунан биллэрийн уонна энихээ, абааччылар бар, билиннэрээри колледж уопсайдарыг гардым.

Икки этээстээх уопсай дыэз. Киирбитим уу-чуумпу, ким да баара биллибэт. Дыону көрдүү баардым. Кукуна хоско биир кыска түбээн, комендант ханна баарын ыйдardым. Комендаммын буламмын кэпсэтийн саа лыбын.

Луиза Семеновна Алексеева уопсай дыэзээ сэбиздиссийнэн үлэлэббитэ 20-тэн тахса сыл буолбут. Үэрэ-кёте уопсай олобуун туунан кэпсэббитинэн барада:

— Урукку дылларга хостор кырааскалаллар эзэ. Быны сууидулар-соттулар, көрдүүрдэри эрэ кырааскалалтаял.

— Оболор уопсайга ханаансыттан олоруухтаярай?

— Үерэх балаан ыйын 22 күнүттэн садланар, уопсайга кирии балаан ыйын 19 күнүттэн буолбуу.

— Устудьуоннагар гар барын барынтаа хайдаай?

— Устудьуоннагар барага санаан

— Кылаабынайа дорубай буоллуннаар, дорубай баар буоллаа барыга баар буолуу. Үэрэх и т и н кытаатын, бэрээдэктээх, дуоспурнаах, добрордуу буолун. Биир саамай улаан баа санаабыт санга уопсайбыттар түргэн сөвүстүк киирббит буоллар дийн.

Салгын эргэ үэрээр куориуска улаахан

БИЛЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

Продаётся 3-х комнатная квартира в КПД в Жатае. Тел посредника 21-5-14.

Куплю 1-2-комнатную квартиру в панельном или деревянном доме в с. Нам. Звонить в любое время. Тел. поср. 21-9-38.

Девушка снимет 1-комнатную квартиру или комнату на год. Тел. 23-2-27.

Продаётся УАЗ-220692, спец. пассажирский кат. В. 2003 г. вып. срочно. Тел. 22-7-12.

ГОУ Центр образования Намского улуса набирает слушателей на курсы довузовской подготовки на 2003-2004 уч. год. Всех желающих учащихся обращаться по адресу: с. Намцы, ул. Ст. Платонова, 18. Тел. 21-7-64.

Сдаю в аренду частный дом в Дадаре (баня, теплый гараж). Предоплата. Обр. с. Нам, ул. Дадар, 2.

Теле-видео-радиоаппаратурын сүнлэлж
өрөмөннүүр
тел. 22-2-44

адырын:
Нам с. Мир ул. 14
№-рэ (Лесопионун
учаастага)

МАСТЕРСКОЙ

Емельянов
Петр Георгиевич



Олорбутун манайтын кылаастан аваарга-сурайарга үэрэлпит, олох суюлун арыбыт учуулалтара

ПОПОВА
Наталья Семеновна

ыарааханын ыалданын влбутгэр кэргэнгэр, оботгар, аймактарыг дариг күтүрбаммын тиэрдэбт.

Поповтар, Григорьевтар, Касьяновтар

Күндү обубут, үэрэнээчинбит, бииргээ үэрэммит табаарыслыт улусын чуутала

ПОПОВА
Наталья Семеновна

ыарааханын ыалданын влбутгэр кэргэнгэр, оботгар, аймактарыг дариг күтүрбаммын тиэрдэбт.

Нам орто оскуолатын 1962 с. 10 «» кылаас выпускнатора, учунчаллара

Попова Н.Е., Габышева Е.Н.

Истигник санырын ыалбытыг Ульяна Карловна, Виктор Иннокентьевич Кривошапкинага, оботгар, ийзэлгэр, бииргээ үлээтийн таатал

ПАРНИКОВ
Карл Михайлович

үнүн ыарааханын ыалданын влбутгэр кэргэнгэр, оботгар, аймактарыг дариг күтүрбаммын тиэрдэбт.

Габышева Е.Н., Ибрагимова С.З.

Талылынна уонна таанынна «Энсизилгэ» ханыат редакционной-издательской

ситимигэр.

Ханыат Дыккуускайга «Сахалоплиграфиздат»

НИИИ бэчээтийнээ, Орджоникидзе ул. 38.

Формата А3. Кээмийз 1,0 бэчээтийн линс.

Конгүл санынан атыланар

Индекс — 54889. Тиара — 1971

Бэчээтийн илии багтана — 12:00 ч. 5.09. 2003

Сакааны №-рэ — 108